



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Ponedjeljak 6. mart 2023. godine UGLJEVIK BROJ 1/23 GOD. LXI	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
--	--	--

Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/13 i i 6/14), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine d o n o s i

ODLUKU

O POVJERAVANJU OBAVLJANJA POGREBNE DJELATNOSTI

I

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik povjerava se obavljanje pogrebne djelatnosti na grobljima koji su u vlasništvu Opštine Ugljevik i koja će se posebnim odlukama dati na upravljanje, korištenje i održavanje od strane Skupštine opštine Ugljevik.

II

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik je dužno da obavlja pogrebnu djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/13 i i 6/14) Odlukom o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 12-2/21) .

III

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 370-11/23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28.02.2023. godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 7. stav 4. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/11 i 100/17), člana 21. stav 1. Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj 12-2/21) i člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, d o n o s i

ODLUKU

O DAVANJU NA UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA, VJERSKIH I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U K.O. ZABRĐE, VLASNIŠTVO OPŠTINE UGLJEVIK, A.D. „KOMPRED“ UGLJEVIK

I

Akcionarskom društvu „KOMPRED“ Ugljevik daje se na upravljanje, korištenje i održavanja zemljište u vlasništvu Opštine Ugljevik označeno kao k.č. broj: -k.č. broj 2205, 2206, 2196, 2202/4, 2204/1, 2204/2 i 2204/4 (groblje Plakalovići“ Zabrdje), upisane u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrdje u kome je

Opština Ugljevik upisana sa pravom svojine sa dijelom 1/1,

- k.č. broj 626/2, 3709, 3707/1, 3707/2, 3707/3, 3706/2, 3706/3, 629/1 i 628/2

(Gradsko groblje) upisane u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrdje u kome je Opština Ugljevik upisana sa pravom svojine sa dijelom 1/1.

Pored zemljišta iz prethodnog stava ovog člana daju se na upravljanje, korištenje i održavanje objekti za vjerske obrede i infrastrukturni objekti koji se nalaze na predmetnom zemljištu.

II

Zemljište i objekti iz člana 1. ove odluke daju se na upravljanje, korištenje i održavanje radi obavljanja pogrebne djelatnosti utvrđene Zakonom o komunalnoj djelatnosti i Odlukom o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području Opštine Ugljevik.

III

A.D. „KOMPRED“ Ugljevik je dužno da Skupštini opštine Ugljevik najmanje jednom godišnje podnosi Izvještaj o upravljanju, korištenju i održavanju zemljišta i objekata iz člana 1. ove Odluke.

IV

Na nepokretnostima iz člana 1. ove odluke koje se daju na upravljanje, korištenje i održavanje, neće se vršiti upis prava u javnim evidencijama nepokretnosti u korist A.D. „KOMPRED“ Ugljevik.

V

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 475-4/23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, d o n o s i

O D L U K U

O USVAJANJU IZMJENE PLANA POSTAVLJANJA PRIVREMENIH POSLOVNIH OBJEKATA U UGLJEVIKU

I

USVAJA SE Izmjena Plana postavljanja privremenih poslovnih objekata („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, 4/07, 7/07, 3/08, 2712, 11/18 i 7/21) koju je izradilo Odjeljenje za prostorno

uređenje, stambeno-komunalne poslove i društvene djelatnosti.

II

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-374-3/23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 95. stav 2. i 5. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik na prijedlog Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik na sjednici održanoj dana 28. 02.2023. godine, d o n o s i

O D L U K U

O EKONOMSKOJ CIJENI USLUGA ZA 2023. GODINU U JU DJEČIJI VRTIĆ „DUŠKO RADOVIĆ“ UGLJEVIK

I

Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena za kalendarsku 2023. godinu u iznosu od 440,26 KM u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

II

Strukturu ekonomske cijene usluga (boravka djeteta) čine ukupni troškovi (zarade zaposlenih i drugi rashodi zaposlenih kao i svi ostali troškovi poslovanja) i broj upisane djece.

Iznos ekonomske cijene se dobije kada se ukupni troškovi stave u odnos sa ukupnim brojem upisane djece i podijeli sa 12 mjeseci.

III

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-40-237/23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU PLATFORME ZA MIR ZA 2022-2023. GODINU I PLANA AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU PLATFORME ZA MIR

I

Usvaja se Platforma za mir za 2022-2023 godinu kao okvirni i deklarativni dokument, koji ističe mir kao jednu od temeljnih i najvećih vrijednosti Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana.

Usvaja se Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir, za 2022-2023 godinu.

II

Platforma za mir za 2022-2023.godinu i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir, su sastavni dio ove Odluke. Za provođenje ove odluke zadužuje se predsjednik Skupštine opštine i načelnik Opštine.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINA UGLJEVIK

Broj: 01- 052-22 /23

PREDsjedNIK SO-e

Datum, 28. 02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 2. 12. stav 5. Izbornog zakona BiH, („Službeni glasnik BiH,, broj : 23/01, 7/02. 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20,38/22,51/22 i 67/22), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova opštinske izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 73/21 i 13/22) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 28.02.2023. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Opštinske izborne komisije Ugljevik

I

I - Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva člana Opštinske izborne komisije Ugljevik.

II- Član Opštinske Izborne komisije ne zasniva radni odnos.

III- Mandat člana Opštinske izborne komisije traje sedam godina i počinje teći od dana davanja saglasnosti Centralne izborne Komisije na Rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije, doneseno od strane Skupštine opštine Ugljevik.

IV- Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- da je lice sa pravom glasa
- da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora

V- Posebni uslovi:

- da ima prebivalište u opštini Ugljevik, (izuzetno, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini Ugljevik koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom)

- da ima završen fakultet, VII/1 stepen sprema ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i

-da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora,

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se:

- a) članstvo u izbornoj komisiji
- b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH

Izuzetno član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne sprema, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, bez izbornog iskustva u sprovođenju izbora.

VI-Za člana komisije ne može biti imenovano lice:

-koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona,

-koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

-koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona,

-koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,

-kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,

U smislu odredbe člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH za člana izborne komisije ne može biti imenovano lice koje obavlja izvršnu funkciju, odnosno lice koje je na dužnost imenovao Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i opštinsko vijeće, odnosno skupština opštine.

VII- Sastav izborne komisije treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu Opštinske izborne komisije nastojeće se obezbijediti da broj članova manje zastupljenog pola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.

VIII- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. dokaz o prebivalištu na području Opštine Ugljevik, (ne stariji od 3 mjeseca),
4. ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi,

5. dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora, (dokaz o posjedovanju izbornog iskustva mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao tu dužnost),

6. dokaz o naučnom zvanju i/ili položenom pravosudnom ispitu i/ili nosiocu pravosudne funkcije i/ili prisustvu obukama u organizaciji Centralne izborne komisije BiH (član 10. stav 7. tačka a) Uputstva propisano je dodatno bodovanje po osnovu stručne spremlje kandidata koji su pravni stručnjaci sa iskustvom u sprovođenju izbora i/ili izborni stručnjaci),

7. svojeručno potpisana i kod nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini,

8. svojeručno potpisana i kod nadležnog organa ovjerena izjava da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH,

9.) svojeručno potpisana i kod nadležnog organa ovjerena izjava kandidata da ne obavlja izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbama člana 1.8 stav 6. Izbornog zakona BiH,

10) svojeručno potpisana i kod nadležnog organa ovjerena izjava kandidata da nije lice obuhvaćeno članom 2.12 stav 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,

IX-Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom glasniku RS i dnevnom listu „Glas Srpske,,. Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Ugljevik, Trg Draže Mihailovića br. 1., sa naznakom „Komisija za izbor člana OIK,,.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se posebna Komisija koju imenuje Skupština opštine, u čijem sastavu obavezno mora biti najmanje jedan član pravne struke i osoba sa izbornim iskustvom.

III

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj:01-111-11/23

Datum: 28.02.2023. godine

PREDSJEDNIK SO-e

Zoran Lazić

Na osnovu člana 44. stav (1) i 95. stav (2) Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/19), člana 39. stav (2) tačka 12) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21), Odluke o osnivanju Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 12-2/21) i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske broj: 06/1-1-215-809/22 od 19.01.2023.godine Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02. 2023. godine
d o n o s i

P R A V I L N I K

o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Opštine Ugljevik

Opis poslova:	- rukovodi radom, predstavlja Teritorijalnu vatrogasno spasilačku jedinicu i odgovoran je za zakonitost rada iste, - u okviru djelokruga rada, realizuje odredbe Zakona i Plana zaštite od požara - koje se odnose na TVSJ, - predlaže Načelniku određene mjere, u cilju postizanja većeg nivoa osposobljenosti TVSJ, - prati realizaciju Plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i ostvaruje neposredan uvid, - ostvaruje nadzor u akcijama gašenja požara i po potrebi preuzima neposredno rukovođenje tim akcijama, - sarađuje sa Inspektoratom zaštite od požara MUP-a RS, - sarađuje sa susjednim vatrogasnim jedinicama, - predlaže Planove i programe TVSJ, u skladu sa Zakonom i pribavlja saglasnost, ako je takva saglasnost propisana, - podnosi izvještaje i informacije o svom radu i radu TVSJ Skupštini Opštine i Načelniku, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri Načelnik, kao i poslove utvrđene posebnim propisima
Složenost:	- veoma visok stepen složenosti i podrazumijeva obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada vatrogasne jedinice kojima se znatno utiče na izvršavanje nadležnosti organa Opštine, planiranje, vođenje i koordinacija poslova
Samostalnost u radu:	- veoma visok stepen samostalnosti u radu u najsloženijim pitanjima iz djelokruga rada jedinice
Odgovornost:	- veoma visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i odluke uključujući i odgovornost za rukovođenje jedinicom, - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno izvršavanje poslova iz djelokruga rada jedinice - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika - za svoj rad odgovara Načelniku
Poslovna komunikacija:	- stalna komunikacija unutar jedinice i organa opštine kao i izvan organa Opštine u kojoj se djelotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada jedinice i organa Opštine
Status:	- namještenik
Uslovi:	- najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 bodova ili ekvivalentom, tehničkog smjera, - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, - tri godina radnog iskustva u struci

Broj izvršilaca: - 1 izvršilac

Član 1.

U Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Opštine Ugljevik poslovi i zadaci raspoređuju se:

TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA UGLJEVIK

1. STARJEŠINA TERITORIJALNE VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE

2. ZAMJENIK STARJEŠINE TERITORIJALNE VATROGASNO-SPASILAČKE JEDINICE

Opis poslova:	- zamjenjuje Starješinu TVSJ u slučaju njegove odsutnosti i vrši druge poslove i zadatke koje mu Starješina stavi u djelokrug rada, - rukovodi radom operativne jedinice, - priprema Plan i program stručnog osposobljavanja, - izvodi teoretsku i praktičnu obuku prema programu stručnog osposobljavanja, - prikuplja podatke i priprema izradu planova gašenja požara, - izvodi zajedničke vežbe sa svim pripadnicima operativne jedinice prema utvrđenim planovima, - učestvuje u pripremi i izradi elaborata za izvođenje združenih taktičkih vježbi na specifičnim objektima u kojima je planirano učešće više jedinica, - stara se o izvršavanju programa kondiciono - fizičke osposobljenosti vatrogasaca - pripadnika operativne jedinice TVSJ, - priprema operativnu jedinicu za javne nastupe, smotre i takmičenja, - vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstava, - vodi evidenciju o periodičnim pregledima tehničkih sredstava i opreme, - vodi evidenciju o ispravnosti vatrogasnih vozila, - vodi evidenciju i brine se o blagovremenoj nabavci rezervnih dijelova za vatrogasnu tehniku i opremu, - vodi evidenciju o utrošku goriva i maziva, potpisuje putne naloge za vozila, brine o blagovremenom i urednom osiguranju, tehničkom pregledu i registraciji vatrogasnih i drugih vozila voznog parka TVSJ, stara se o blagovremenoj zamjeni autoguma, akumulatora kao i svih dijelova na vozilima, - kontroliše ispravnost vatrogasne opreme i uređaja i popunjenost vatrogasne jedinice neophodnim sredstvima za gašenje požara, - po nalogu Starješine TVSJ obavlja i druge poslove i zadatke iz djelokruga rada TVSJ,
Složenost:	- složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada
Samostalnost u radu:	- veoma visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim nadzorom i pomoći Starješine TVSJ u rješavanju složenih stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice
Odgovornost:	- veoma visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje jedinicom u odsustvu Starješine TVSJ,

	- odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno izvršavanje poslova iz djelokruga rada jedinice, -odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika - za svoj rad odgovara Starješini TVSJ i Načelniku u odsustvu Starješine odnosno kada zamjenjuje Strješinu TVSJ
Poslovna komunikacija:	- stalna komunikacija unutar jedinice i organa Opštine kao i izvan organa Opštine u kojoj se djelotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva rada jedinice i organa opštine
Status:	- namještenik
Uslovi:	- najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 bodova ili ekvivalentom, tehničkog smjera, - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, - tri godina radnog iskustva u struci
Broj izvršilaca:	- 1 izvršilac

3. RUKOVODILAC TEHNIČKE SLUŽBE

Opis poslova:	- vrši najstručnije poslove planiranja zaštite od požara u TVSJ i Opštinskoj upravi, - izrađuje planove zaštite i zdravlja na radu i zaštite od požara, - sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama u oblasti zaštite od požara, - organizuje ljekarske preglede radnika, atestiranje i ispitivanje lične i kolektivne zaštitne opreme, sredstava rada i sredstava zaštite od požara, - vodi potrebne evidencije i dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara, - vrši analize i izrađuje izveštaje iz oblasti zaštite od požara, - po potrebi učestvuje u akcijama gašenja požara, - organizuje obuku iz oblasti zaštite od požara, - učestvuje u pripremi akata o proceni rizika, - vrši kontrolu i daje prijedloge Načelniku i Starješini TVSJ u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, - obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu Starješine TVSJ
Složenost:	- složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada
Samostalnost u radu:	- visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim nadzorom i pomoći Starješine TVSJ u rješavanju složenih stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada
Odgovornost:	- odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka, - odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka, - odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, - za svoj rad odgovoran je Starješini TVSJ

Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar jedinice i organa Opštine kao i izvan organa Opštine u kojima je potrebno da se djelotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva jedinice i Opštine
Status:	-	namještenik
Uslovi:	-	VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS bodova, tehničkog smjera,
	-	položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
	-	tri godine radnog iskustva u struci
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac

4. KOORDINATOR ZA OPŠTE POSLOVE

Opis poslova:	-	učestvuje u izradi Plana i programa investicija i investicionog održavanja objekata i opreme Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice,
	-	učestvuje u pripremi dokumentacije za pokretanje javnih nabavki za potrebe jedinice (priprema Plana javnih nabavki, izrada naloga, izrada posebne tenderske dokumentacije),
	-	prati realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i narudžbi u javnim nabavkama koje se odnose na vatrogasnu jedinicu,
	-	obavlja poslove pripreme izrade projekata u kojima je Starješina Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice koordinator projekta,
	-	prikuplja i sistematizuje informacije o događajima koji utiču na rad TVSJ kao i o radu TVSJ,
	-	sarađuje sa službom za informisanje Opštine uprave i po odobrenju, dostavlja informacije radi obavještanja javnosti,
	-	učestvuje u organizovanju manifestacija i javnog prezentovanja koje organizuje TVSJ,
	-	koordinira pripreme, organizuje i izrađuje materijale po nalogu i za potrebe Starještine TVSJ (priprema sastanaka, analiza podataka, izrada aplikacionih formi i dr.),
	-	obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu Starještine TVSJ
Složenost:	-	složeni poslovi kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada
Samostalnost u radu:	-	samostalnost u radu ograničena je sa povremenim nadzorom i pomoći Starještine TVSJ u rješavanju složenih stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada
Odgovornost:	-	odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje povjerenih poslova,
	-	odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast, kao i za tačnost pruženih podataka
	-	odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
	-	odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
	-	za svoj rad odgovara Starješini TVSJ
Poslovna komunikacija:	-	kontakti unutar jedinice i organa Opštine kao i izvan organa Opštine u kojima je potrebno da se djelotvorno prenose informacije koje služe ostvarivanju ciljeva jedinice
Status:	-	namještenik
Uslovi:	-	najmanje VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 bodova ili ekvivalentom, društvenog smjera
	-	jedna godina radnog iskustva u struci,
Broj izvršilaca:	-	1 izvršilac

5. VATROGASAC - SPASILAC

- Opis poslova:
- gasi požare, spašava ljude i imovinu ugroženu požarom i otklanja posljedice požara ili druge elementarne nepogode,
 - stara se o pravilnoj i efikasnoj upotrebi vatrogasne i druge opreme u gašenju požara,
 - po završetku akcije gašenja požara ili druge intervencije čisti i sprema opremu koja je u akciji korištena,
 - u toku akcije gašenja požara prati tok požara, čuva uočene tragove da bi se utvrdili uzroci izbijanja požara i o tome daje određene podatke,
 - stalno se priprema i osposobljava u stručnom i fizičkom pogledu radi izvršavanja svojih dužnosti vatrogasca – operativca,
 - obavlja dežurstvo u smjeni ili dežurstvo na obezbjeđenju mjesta požara nakon završene intervencije ako se za to ukaže potreba ili dobije nalog rukovodioca akcije gašenja požara,
 - po ukazanoj potrebi vrši ispomoć u servisiranju vatrogasnih aparata i hidrantske opreme,
 - obavlja potrebe obezbjeđenja objekata TVSJ, a po potrebi i na sredstvima radio i telefonske veze,
 - u izuzetnim prilikama vrši i poslove upravljanja vatrogasnim vozilom pod uslovima da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije,
 - vodi dnevnik rada,
 - vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od strane Starješine TVSJ, zamjenika Starješine i rukovodioca akcije gašenja požara,
- Složenost:
- složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
- Samostalnost u radu:
- ograničena samostalnost u radu, poslove izvršava po nalogu i pod kontrolom neposrednog rukovodioca,
- Odgovornost:
- odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje poslova i radnih zadataka,
 - odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
 - za svoj rad odgovara Starješini TVSJ, zamjeniku Starješine i rukovodiocu akcije gašenja požara,
- Poslovna komunikacija:
- stalna komunikacija unutar jedinice
- Status:
- namještenik
- Uslovi:
- najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke stuke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske),
 - da nije stariji od 25 godina
 - položen stručni ispit za vatrogasca spasioca
- Broj izvršilaca:
- 17 izvršilaca

6. KOMANDIR SMJENE

- Opis poslova:
- organizuje smjene i odgovoran je za cjelokupan rad u toku smjene,
 - vrši smotru ljudstva i njihove opreme, pregled vozila i opreme na istim, sprava i uređaja za gašenje požara prilikom svake primopredaje smjene,
 - raspoređuje radnike na poslove i radne zadatke u toku svoje smjene,
 - obezbjeđuje unutrašnji red i disciplinu u prostorijama Vatrogasnog doma i krugu za vrijeme svoje smjene,
 - izvodi stručnu nastavu i praktične vježbe sa ljudstvom u toku smjene,
 - rukovodi akcijom gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine,
 - stara se o bezbjednosti i mjerama zaštite kako radnika smjene tako i građana u toku akcije gašenja požara i spasavanja naročito o

	pravilnoj upotrebi sprava, sredstava i opreme kao i ličnih zaštitnih sredstava, - po završetku akcije gašenja požara vrši pregled mjesta požara i odlučuje o potrebi uspostavljanja dežurstva na tom mjestu, - stara se da se sva oprema po završetku akcije gašenja požara što hitnije osposobi za ponovne intervencije, - sastavlja izvještaj nakon izvršene akcije gašenja požara, odnosno vrši analizu intervencija i dostavlja ih Starješini ili zamjeniku Starješine TVSJ, - organizuje obezbjeđenje objekata i imovine Vatrogasne jedinice u toku smjene i organizuje rad u tom pogledu, - podnosi Starješini TVSJ prijave protiv radnika koji krši Pravila službe u vatrogasnim jedinicama, - obavještava Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ o svim ozbiljnijim kvarovima na vozilima, sredstvima veze, spravama, uređajima i opremi za gašenje požara i preduzima mjere da se ista što hitnije osposobi za upotrebu, - vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi Starješina i zamjenik Starješine TVSJ,
Složenost:	- složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
Samostalnost u radu:	- visok stepen samostalnosti u radu o složenim pitanjima iz djelokruga rada jedinice sa povremenim nadzorom i pomoći Starješine i zamjenika Starješine TVSJ u rješavanju složenih i drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice
Odgovornost:	- visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje akcijom gašenja požara, - odgovoran za zakonito, blagovremeno, ekonomično i savjesno izvršavanje poslova iz djelokruga rada, - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, - za svoj rad odgovara Starješini i zamjeniku Starješine TVSJ,
Poslovna komunikacija:	- stalna komunikacija unutar jedinice
Status:	- namještenik
Uslovi:	- najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke stuke IV ili V stepen (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske), - tri godine radnog iskustva kao vatrogasac, - da nije stariji od 25 godina
Broj izvršilaca:	- položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara - 6 izvršilaca

7. VATROGASAC SPASILAC - VOZAČ

- Opis poslova:
- upravlja vatrogasnim vozilima i rukuje pumpama i drugom vatrogasnom opremom,
 - učestvuje u akcijama gašenja požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom,
 - vrši primopredaju vozila pri primopredaji dužnosti svoje smjene i odgovara za vozilo i opremu u istom,
 - po završetku akcije gašenja požara ili drugih intervencija provjerava popunjenost vozila pripadajućom opremom,
 - vrši pranje, podmazivanje i čišćenje vozila, pumpi i alata u vozilu,
 - neposredno se stara o stalnoj ispravnosti vozila i o svakom uočenom kvaru na istom odmah obavještava rukovodioca akcije gašenja požara ili automehaničara, a o većim kvarovima izvještava Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ,

- po ukazanoj potrebi ili nalogu neposrednog starješine pruža pomoć u radu Servisa vatrogasnih aparata,
- pruža pomoć automehaničaru prilikom otklanjanja kvara na vozilu,
- vodi dnevnik rada,
- vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od strane Starješine, zamjenika Starješine TVSJ ili rukovodioca akcije gašenja požara
- Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada,
- Samostalnost u radu: - ograničena samostalnost u radu, poslove izvršava po nalogu i pod kontrolom neposrednog rukovodioca ,
- Odgovornost: - odgovoran za zakonito, blagovremeno i savjesno izvršavanje poslova i radnih zadataka,
- odgovaran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika,
- odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
- za svoj rad odgovara Starješini TVSJ, zamjeniku Starješine i rukovodiocu akcije gašenja požara
- Poslovna komunikacija: - stalna komunikacija unutar jedinice
- Status: - namještenik
- Uslovi: - najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke stuke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske),
- položen stručni ispit za vatrogasca spasioca,
- jedna godina radnog iskustva kao vozač,
- vozačka dozvola "C" kategorije
- Broj izvršilaca: - 15 izvršilaca

8. RUKOVODILAC VATROGASNE SLUŽBE NA CRVENOM BRDU

- Opis poslova: - organizuje i koordinira zaštitom od požara u vatrogasnoj službi na Crvenom brdu,
- učestvuje u izradi i usaglašavanju planova zaštite od požara,
- stara se o izvršavanju programa kondiciono - fizičke osposobljenosti vatrogasaca - pripadnika operativne jedinice na Crvenom brdu,
- prati realizaciju Plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca na Crvenom brdu,
- svakodnevno izvještava Starješinu ili zamjenika Starješine TVSJ o tehničkoj ispravnosti opreme i sredstava u vatrogasnoj službi na Crvenom brdu,
- blagovremeno izvještava Starješinu TVSJ odnosno njegovog zamjenika o problemima u vatrogasnoj službi na Crvenom brdu i preduzima mjere za otklanjanje tih problema,
- ostvaruje nadzor u akcijama gašenja požara u zoni odgovornosti vatrogasne na Crvenom brdu i po potrebi preuzima neposredno rukovođenje istim,
- osigurava rad vatrogasne službe na Crvenom brdu u skladu sa zakonom i Pravilom službe u vatrogasnim jedinicama,
- vrši i druge poslove i zadatke koji mu se stave u nadležnost od strane Starješine i zamjenika Starješine TVSJ
- Složenost: - složeni poslovi u kojima se primjenjuju propisi, utvrđeni metodi rada, postupci i stručne tehnike u okviru djelokruga rada
- Samostalnost u radu: - visok stepen samostalnosti u radu sa povremenim nadzorom i pomoći Starješine TVSJ ili njegovog zamjenika u rješavanju složenih stručnih i drugih pitanja iz djelokruga rada jedinice
- Odgovornost: - visok stepen odgovornosti koji uključuje odgovornost za poslove i odluke, uključujući i odgovornost za rukovođenje jedinicom na Crvenom brdu,

- odgovoran je za pravilnu kontrolu i primjenu Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast
 - odgovoran za blagovremeno, ekonomično i savjesno izvršavanje poslova iz djelokruga rada,
 - odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
 - odgovara za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika.
 - za svoj rad odgovara Starješini jedinice,
- Poslovna komunikacija:
- stalna komunikacija unutar jedinice i povremeni kontakti sa organima i organizacijama van organa Opštine, u okviru djelokruga rada,
- Status:
- namještenik
- Uslovi:
- VSS, fakultet tehničkog smjera, VŠS ili završene studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS bodova, tehničkog smjera,
 - položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
 - jedna godina radnog iskustva u struci,
- Broj izvršilaca:
- 1 izvršilac

Član 2.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika Načelnik opštine Ugljevik će uskladiti opšte akte o osnivanju opštinske uprave i o uređenju unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik.

Nakon stupanja na snagu pravilnika načelnik opštine će izvršiti rapoređivanje svih zaposlenih u TVSJ u skladu sa pravilnikom, zakonom i drugim propisima.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u TVSJ ostavljaju se u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima koji se primjenjuju na zaposlene u opštinskoj upravi.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „službenom biltenu opštine Ugljevik, a sastavni dio je Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:02-12-5/23

Datum: 28.02.2023. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Zoran Lazić

Na osnovu člana 16. stav 1. i stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20 i 98/20) i člana 2. stav 2. Programa mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2023. godinu („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/12-II), te Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.118/18), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28.02.2023. donosi

GODIŠNJI PLAN SISTEMATSKE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2023.GODINU

Član 1.

OPŠTE ODREDBE

Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi se u skladu sa godišnjim programom mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradiciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2023.godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 7/12-II) i Programom mjera sistematske

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2023. godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 7/12-II).

Ovim Planom uređuje se provođenje opštih preventivnih mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17, 42/20 i 98/20) te Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Preventivna dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva skup svih mjera i postupaka koji se preduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja, rasta i razmnožavanja patogenih

mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili prostoru u skladu sa Zakonom. Dezinfekcija se obavlja mehaničkim, fizičkim i hemijskim mjerama i postupcima.

Tokom sprovođenja dezinfekcije dozvoljeno je koristiti biocid za koji je dokazana efikasnost sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama do nivoa koji u datim okolnostima, a s obzirom na način izloženosti, neće predstavljati rizik za zdravlje ljudi i neće uzrokovati onečišćenje radnih površina, predmeta, prostora, objekata i životne sredine.

Cilj uništavanja patogenih mikroorganizama je sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, a provodi se uvijek i na svim mjestima gdje postoji rizik od prenošenja istih, tj:

- ako nastanu uslovi ili se povećava rizik prenošenja zaraznih bolesti, a zasniva se na osnovu epidemioloških indikacija;

- ako se zdravstveno sanitarnim nadzorom konstatuju nepravilnosti u održavanju površina, prostora ili objekata koje pogoduju razvoju mikroorganizama;

- tokom elementarnih nepogoda;

- tokom izliva kanalizacije;

- tokom masovnih skupova;

- tokom izlivanja i rasipa infektivnog materijala;

- tokom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl.

Epidemiološki značaj: Mikroorganizmi (uključujući bakterije, viruse, gljivice, parazite itd.) uzrokuju vrlo širok spektar bolesti od kojih se mnoge mogu spriječiti ili suzbiti prekidanjem lanca prenosa uzročnika zarazne bolesti odnosno dezinfekcijom izvora zaraze.

Preventivna Dezinsekcija

Dezinsekcija podrazumjeva sistematsko i planirano suzbijanje insekata i ostalih člankonožaca ili njihovih razvojnih oblika koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, izazivaju alergijske reakcije ili imaju toksično djelovanje.

Dezinsekcija se provodi primjenom fizičkih, hemijskih ili bioloških metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja. Najčešći štetni insekti koje treba suzbijati ako se pojave, a sve radi zaštite stanovništva su: sve vrste komaraca, smeđi i crni žohar, razne vrste muha, krpelji i drugi.

Cilj suzbijanja komaraca i njihovih razvojnih oblika jeste sprečavanje pojave i širenja zaraznih bolesti i smanjenje kožnih problema i alergijskih promjena nastalih ubodom komaraca i sekundarnih infekcija zbog oštećenja kože.

Epidemiološki značaj: Insekti su prenosioci mnogih zaraznih bolesti kao npr: malarije, crijevnih zaraznih bolesti, lajmske bolesti, groznice zapadnog Nila, virusnih hemoragijskih groznica i drugih.

Preventivna deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se preduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja i uništavanja populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosioci uzročnika zaraznih bolesti.

Epidemiološki značaj: Osim što su glodari (miševi, pacovi) uzročnici velikih ekonomskih šteta, koji uništavaju imovinu i zalihe hrane, oni su i rezervoari i prenosioci čitavog niza zaraznih bolesti čovjeka kao što su: kuga, virusna hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom, leptospiroza, tularemija, toksoplazmoza, lišmanijaza, salmoneloza i trihinelozna i nekih drugih zaraznih bolesti.

Član 2.

SADRŽAJ GODIŠNJEG PLANA

Plan sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sadrži:

- 1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, prostor ili objekat,

- 2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja DDD mjera,

- 3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više DDD mjera,

- 4) Mjere opreza, zaštitu osoba i prostora, objekta i životne sredine,

- 5) Prijedlog korektivnih mjera tokom sprovođenja DDD mjera-dopunska obrada ili promjena mjere.

Član 3.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA

- 1) Spisak hemikalija i biocida kojim će se obraditi površina, prostor ili objekat

Ovlašćeni izvođač poslova DDD je zdravstvena ustanova ili drugo pravno lice koje ima rješenje Ministra zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu- rješenje o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje DDD) u skladu sa Zakonom.

Deratizacija u objektima će se izvršiti preparatima Bromadilon AB, PB i Bromadilon BB ili drugim dozvoljenim rodenticidima.

Dezinsekcija objekata vrši se sa Gel M i Max Force gelom protiv žohara ili drugim dozvoljenim efikasnim insekticidom. Dezinsekcija komaraca (tretiranje larvi) obaviće se biološkim preparatom na bazi *Bacillus Thuringiensis subsp. Izraelensis* sadržan u biocidu u količini minimalno 1200/TU/mg. Za navedeni preparat prilaže se dozvola o upotrebi i korištenju izdata od strane Ministarstva zdravlja. Dezinsekcija (tretiranje odraslih formi komaraca) obaviće se preparatom na bazi Lambda Cihalotrin, Permatrin i Deltametrin. Za pomenute preparate prilaže se dokaz o dozvoli korištenja i upotrebe na teritoriji Republike Srpske od

strane Ministarstva zdravlja u skladu sa Zakonom o biocidima („Službeni Glasnik RS“ broj 37/09).

Dezinfekcija u školama i drugim javnim objektima tretira se hlornim preparatima koje imaju odobrenje za korištenje od strane Ministarstva zdravlja i to: Ekocid S, Desu S, Chlomag i drugim savremenim odobrenim sredstvima.

2) Detaljno razrađen prostorni raspored rada i rokove obavljanja DDD mjera

Sprovođenje sistematske, preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obuhvata objekte za snadbijevanje vodom za piće, javne površine u naseljenim mjestima, objekte za proizvodnju i promet hrane i predmete opšte upotrebe, te sirovine za njihovu proizvodnju, odnosno sredstva namijenjena za njihov prevoz, objekte i prostorije za odlaganje otpadnih materija, objekte zdravstvenih ustanova, objekte i sredstva javnog saobraćaja, sportsko rekreativne objekte, objekte za njegu i uljepšavanje, vaspitno obrazovne objekte, vjerske objekte, stambene objekte i dvorišta, mjesta javnog okupljanja i zadržavanja ljudi, vozila i opremu, pribor i uređaje za sakupljanje smeća i ostale objekte privrednih društava, drugih pravnih lica i fizičkih lica.

U tabeli koja slijedi dat je detaljan pregled površina za koje troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije snosi opština Ugljevik. Ukupna površina za dezinsekciju i deratizaciju javnih površina (gradski mikrorejon) iznosi 72.000 m², objekti 22.248 m², te vodotok u dužini od 4.000 m.

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima za snadbijevanje vodom za piće, kanalizacione mreže i javne deponije smeća, snosiće AD „KOMPRED“ Ugljevik.

Troškove usluge provođenja i finansiranja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za sve druge poslovne objekte i površine ili prevozna sredstva- snose vlasnici objekata, površina ili prevoznih sredstava.

Objekat-lokacija	Mjesto i adresa	Površina
Zgrada opštinske uprave	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 1	940 m ²
Sala Skupštine u zgradi Policijske stanice	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 3	150 m ²
Prostorije Agencije za razvoj MSP	Ugljevik, Trg Draže Mihailovića 2	170 m ²
Prostorije Centra za socijalni rad	Ugljevik, Svetog Save br. 42	132 m ²
Centar za kulturu „Filip Višnjić“	Ugljevik, Karađorđeva bb	900 m ²
Narodna biblioteka	Ugljevik, Ćirila i Metodija bb	160 m ²

Zgrada sportske dvorane	Ugljevik	908 m ²
Mjesni ured Donje Zabrdje	Donje Zabrdje	106 m ²
Mjesni ured Donja Trnova	Donja Trnova	244 m ²
Domovi kulture u MZ	Korenita, D. Zabrdje, D.Trnova, Posavci, G.Trnova, Janjari	1.345 m ²
Čitaonice u MZ	R.Polje 190, B.Selo 117, Ug.Selo 115, Ug.Obrijež 160, Jaković 67, prigradsko naselje-Centar, Glinje, S.Trnova, Maleševci 40, G.Krčina 40	612 m ²
Zgrada TVJ i magacini	Radomira Arsenovića 26	160 m ² + 360 m ²
Kolektivni smještaj	Sjever 3	364 m ²
Javne površine	Površina omeđena ulicama Ćirila i Metodija, Kralja Petra, Njegoševom, Prve Majevičke brigade, Patrijarha Pavla, Svetog Save i Karađorđevom	18.000 m ²
Javne zelene površine mikrorejon grada	Površina omeđena ulicama Ćirila i Metodija, Karađorđevom, Svetog Save, Patrijarha Pavla, Prve Majevičke brigade, potokom Laktenica i ulicom Kapetana Leke	11.000 m ²
Javne zelene površine mikrorejon grada	Površina omeđena ulicama Kralja Petra, Njegoševom, Jovana Dučića i ulicom Ćirila i Metodija	30.000 m ²
Dječiji vrtić Duško Radović	Ugljevik, Jovana Dučića br.5 i Svetog Save br.42	598 m ²
SSC Mihailo Petrović Alas Ugljevik	Ugljevik, Karađorđeva bb	3.209 m ²
Osnovne Centralne škole sa područnim školama	- Vuk Karadžić Zabrdje sa područnim školama - Filip Višnjić D. Trnova sa područnim školama - Aleksa Šantić Ugljevik sa područnim školama	- D. Zabrdje, G. Zabrdje, Tutnjevaca, Korenita, Maleševci - D. Trnova, G. Trnova, Glinje, Janjari i Atmačići - Ugljevik, Mezgraja Gaj, Mezgraja Kose, S. Ugljevik, Ug. Selo, Ug. Obrijež
Vjerski objekti	Ugljevik, Tutnjevaca, Korenita, D.Zabrdje,	2.990 m ²

	G.Zabrđe,Ugljevik selo	
	Ug.Obrijež, Stari Ugljevik, D.Trnova, G.Trnova, Mezgraja	
	Atmačići, Janjari, Glinje, S.Trnova	
Gradsko groblje	Ugljevik	13.000 m ²
UKUPNA POVRŠINA		94.248 m²

Obavezna preventivna sistematska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija vodotokova (dezinfekcija samo u vanrednim okolnostima ako se desi u toku godine)

Vodotok	Dužina
Rijeka Janja Ugljevik	4000 m

Dezinsekcija i deratizacija na području Opštine Ugljevik odvijat će se u dvije operativne faze rada: proljetnoj i jesenjoj, što je usklađeno sa biološkim ciklusom i migracionim osobinama glodara, odnosno razmnožavanjem štetnih insekata, mikroorganizama a što garantuje najbolje efekte uništavanja istih. Vremenski termini određenih faza rada u planu su određeni, a izvođači su obavezni da ih poštuju:

- A.) PRVA (PROLJETNA) FAZA dezinsekcije i deratizacije provodit će se u vremenskom intervalu: od 01. 04. do 30. 05. tekuće godine.
- B.) DRUGA (JESENJA) FAZA dezinsekcije i deratizacije provodit će se u vremenskom intervalu: od 01. 10. do 30. 11. tekuće godine.

Preventivna dezinfekcija na području Opštine Ugljevik sprovodi se kontinuirano, a pravna lica i preduzetnici je obavljaju po vlastitom planu.

U slučaju povećanog razmnožavanja štetnih mikroorganizama, glodara i insekata ili po nalogu zdravstvenog inspektora, dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija se mogu obavljati i više puta u toku godine. (vanredne okolnosti).

3) Način obrade površina, prostora ili objekta primjenom jedne ili više DDD mjera

Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija će se obavljati postupcima i mjerama u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službeni glasnik RS“ broj 118/18).

4) Mjere opreza, zaštita osoba, prostora, objekata i životne sredine

Izvršilac sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije je najpovoljniji izvođač u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a mogu je obavljati zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, opreme i sredstava, tj. zadovoljavaju propisane norme u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17, 42/20 i 98/20) i Pravilnikom o uslovima i postupku za ispunjavanje uslova koji se odnose na kadar, prostor i opremu kao i visinu troškova za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ovlašćenog izvođača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/18), te Pravilnikom o načinu obavljanja DDD („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/18). Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 dana dostaviti Izveštaj o provedenoj DDD i Potvrdu o uspješno provedenoj DDD.

Ovlašćeni izvođač DDD prije početka provođenja planiranih i programiranih preventivnih mjera, dužan je obavijestiti građane, privredna društva, ustanove, preduzetnike i druga pravna lica o vremenu i načinu izvođenja, sa svim potrebnim uputstvima za zaštitu, a putem sredstava javnog informisanja, i to pet dana prije početka izvođenja DDD kao i plakiranjem, odnosno dijeljenjem odštampanih uputstava.

Uputstva za zaštitu moraju da sadrže :

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti;
- potrebne mjere za zaštitu građana;
- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja;
- postupak pripreme terena za izvođenje DDD.

Izvođač DDD dužan je da po svakoj provedenoj DDD izda potvrdu na licu mjesta.

5) Prijedlog korektivnih mjera tokom sprovođenja DDD mjera -dopunska obrada ili promjena mjere

Tokom sprovođenja DDD mjera, zdravstveni inspektor koordinira sa izvođačem DDD mjera, a završne korekcije ili dopunu DDD mjera daje Institut za javno zdravstvo Republike Srpske-Banja Luka po završenim poslovima.

Po završetku DDD radnji, izvođač je dužan dostaviti potvrdu o uspješno obavljenom poslu na terenu.

Ista mora biti izdata od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske -Banja Luka, gdje posebna stručna komisija vrši kontrolu na terenu.

Član 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj:01-503-1/23
Datum: 28.02.2023.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Zoran Lazić

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Rpublike Srpske, broj 97/16) , člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 7/17 i 5/21) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Odbor za žalbe Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 5/22) , a nakon sprovedenog Javnog konkursa za izbor i imenovanje odbora za žalbe opštine Ugljevik, broj: 01-111-73/22 od 15.11.2022. godine na prijedlog Komisije, Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 28. 02.2023. godine donosi

RJEŠENJE

I

Imenuje se Odbor za žalbe opštine Ugljevik u sledećem sastavu:

1. BOJIĆ (Ivan) BOJAN, diplomirani pravnik – master iz Ugljevika, predsjednik
2. ČODO (Spiro) MILOMIR, dr pravnih nauka iz Bijeljine, član i
3. PETROVIĆ (Tomo) LJUBOMIR, dipl.pravnik iz Zabrđa.

Mandat predsjednika i članova Odbora za žalbe je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u opštinskoj upravi.

II

Odbor za žalbe odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u gradsku odnosno opštinsku upravu o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Odluke odbora su konačne, a mogu se preispitivati od nadležnog suda u skladu sa zakonom.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Opštine Ugljevik raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje odbora za žalbe opštine Ugljevik, broj: 01-111-73/22 od 15.11.2022. godine, a isti je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ 29. novembra 2022. godine i „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 120/22 od 05.12.2022. godine.

Za sprovođenje Javnog konkursa Skupština opštine Ugljevik je Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik

(„Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 5/22) zadužila Komisiju imenovanu Rješenjem SO-e Ugljevik broj: 01-111-62/22 od 24.10.2022. godine.

Komisija je sprovedla konkursnu proceduru u skladu sa članom 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i nakon razmatranja i kontrole ispunjenosti uslova navedenih u konkursu prijavljenih kandidata i sprovedenog intervjua sa kandidatima sačinila je rang listu i utvrdila prijedlog Rješenja kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111-12-23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17i 5/21) Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj, 28.02.2023. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU V.D. DIREKTORA JU CENTAR
ZA KULTURU „FILIP VIŠNJIĆ „ UGLJEVIK

1. NADA NIKOLIĆ, diplomirani ekonomista, iz Donje Trnove, razrješava se vršioca dužnosti v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, zbog isteka perioda na koji je kao vršilac dužnosti imenovana.

2.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,“.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16,36/19 i 61/21) i članom 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17i 5/21,) Skupština opštine Ugljevik, imenuje i razrješava direktora ustanove čiji je osnivač.

Nada Nikolić, je dana 28.12.2021.godine imenovana za v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik Ugljevik, zbog isteka perioda na koji je kao vršilac dužnosti imenovana, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor, tužbom, koja se podnosi Okružnom sudu u Bijeljini, u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 7 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik, na sjednici održanoj, 28. 02.2023. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JU CENTAR ZA KULTURU „FILIP VIŠNJIĆ „ UGLJEVIK

1. DAVOR MARKOVIĆ, iz Ugljevika, diplomirani inženjer informatike, imenuje se za vršioca dužnosti direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, do okončanja konkursnog postupka za imenovanje direktora.

2. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i 37. članom Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21,) Skupština opštine Ugljevik, imenuje i razrješava direktora javne ustanove čiji je osnivač.

Komisija za izbor i imenovanje, je na sjednici održanoj 22.02.2023 godine utvrdila prijedlog Rješenja kojim je predloženo da se na poziciju vršioca dužnosti direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik imenuje Davor Marković do okončanja konkursnog postupka za imenovanje direktora te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom lijeku

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor, tužbom, koja se podnosi Okružnom sudu u Bijeljini, u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 111- 8 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28. 02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 46. i 48. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na konstitutivnoj sjednici održanoj, 28.02.2023. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IZBORU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI

1. Bira se Komisija za primopredaju dužnosti u sastavu:

1.Saša Ćirković, predsjednik
Nikola Petrović, zamjenik predsjednika

2.Neven Rikić, član
Ranka Petrović, zamjenik člana

3.Miroslav Mirković, član
Verica Petrović, zamjenik člana

2. Zadatak Komisije je da prisustvuje primopredaji dužnosti između razriješenog v.d.direktora JU Centar za kulturu“Filip Višnjić“ Ugljevik i novoimenovanog v.d. direktora.

3.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111- 9 /23.

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28. 02.2023. godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 55. stav (3) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik RS broj: 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 28.02.2023. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU NAČELNIKA ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE UGLJEVIK

1.GORICA SEKULIĆ, master ekonomije, iz Ugljevika, razrješava se dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik, zbog podnošenja ostavke.

2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

3. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za žalbe opštine Ugljevik u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Obrazloženje

Gorica Sekulić, diplomirani ekonomista, iz Ugljevika je Rješenjem Skupštine opštine Ugljevik Broj: 01-111-154/21 od 19.11.2021g. imenovana za načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske uprave Opštine Ugljevik.

Imenovana je dana 28.02.2023.godine podnijela ostavku u pismenoj formi na ovo rukovodeće radno mjesto, te u skladu sa članom 55. stav (3) tačka 2) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik RS broj: 97/16) Skupština donosi rješenje o razrješenju.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111-13/23 PREDSEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023 godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), i člana 37. Statuta opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 28.02.2023. godine,

d o n o s i

RJEŠENJE

O IZBORU I IMENOVANJU V.D. NAČELNIKA
ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU OPŠTINSKE
UPRAVE OPŠTINE UGLJEVIK

1. MILKA STEVIĆ, diplomirani pravnik iz Ugljevika, bira se i imenuje za v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu, opštinske uprave Opštine Ugljevik.

2. Izbor i imenovanje vrši se do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111-14 /23 PREDSEDNIK SO-e

Datum, 28. 02.2023. godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova opštinske izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 73/21 i 13/22) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 28.02.2023. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA
OPŠTINSKE
IZBORNE KOMISIJE

Imenuje se Komisija za izbor dva člana Opštinske izborne komisije Ugljevik, u sastavu:

1. Verica Petrović, predsjednik
2. Miroslav Mirković, član
3. Danko Mijatović, član
4. Neven Rikić, član
5. Slađana Stojić, član

2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u skladu sa odredbama Izbornog zakona i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova opštinske izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 67/21, 73/21 i 13/22) sprovede postupak izbora dva člana Opštinske izborne komisije Ugljevik, što uključuje klasifikaciju kandidata, obavljanje intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene Javnim oglasom, bodovanje i sačinjavanje rang-liste sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu. Konkursna komisija će pisani izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang-liste, dostaviti Skupštini opštine na dalje postupanje i odlučivanje

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,“.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 2.12 stav 5. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 i 67/22), propisano je da članove opštinske izborne komisije imenuje skupština opštine uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, a na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.

Članom 7. tačka a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 67/21, 73/21, 1/22 i 13/22), između ostalog propisano je da nadležni organ imenuje komisiju za provođenje postupka po javnom oglasu u čijem sastavu obavezno mora biti najmanje jedan član pravne struke i/ili osoba sa izbornim iskustvom.

Članom 9. stav 1. pomenutog Uputstva propisano je da po zatvaranju javnog oglasa konkursna komisija vrši pregled i kvalifikaciju prijave kandidata na one koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uslove, o čemu sačinjava zapisnik. Konkursna komisija sačinjava rang-listu prema uspjehu kandidata i dostavlja Skupštini.

Kako je Skupština opštine Ugljevik donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana Opštinske izborne komisije Ugljevik, neophodno je imenovati i Konkursnu komisiju koja će provesti postupak po javnom oglasu u skladu sa Zakonom i Uputstvom.

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-111-15 /23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28. 02.2023 godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da uputi zahtjev „Telekomunikacijama RS“a.d. Banja Luka i „Mtel“ a.d. Banja Luka da izvrše mjerenja na područjima opštine Ugljevik, gdje je telekomunikacioni i internet signal loš i gdje građani ne mogu da koriste ovu uslugu koju paćaju.
2. Zadužuje se Načelnik opštine da formira delegaciju koja bi posjetila direktora Mtel-a u Bijeljini u cilju rješavanja ovog problema.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-013- 7 /23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28.02.2023.godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da pokrene aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa na svim grobljima na području opštine Ugljevik u cilju rješavanja pitanja ordžavanja i upravljanja grobljima.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-013- 9 /23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28.02.2023.godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1.Usvaja se Informacija o izvršenju Programa jesenje sjetve u 2023.godini.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-013- 17 /23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28.02.2023.godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1.Usvaja se Informacija o stanju maloljetničke delikvencije za 2022.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-231- 1 /23 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 28.02.2023.godine Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Ugljevik za 2022.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 8 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan „Turističke organizacije opštine Ugljevik“ za 2023.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 2 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad Ugljevik za 2023.god.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 5 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu

Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća za 2023.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 3 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan Centra za kulturu “Filip Višnjić” Ugljevik za 2023.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 6 /23

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 28.02.2023.godine

Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan JZU Doma zdravlja Ugljevik za 2023.godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 4 /23
Datum, 28.02.2023.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Zoran Lazić

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17 i 5/21) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 28.02.2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Program rada i finansijski plan JU SRC "Rudar" Ugljevik za 2023.godinu.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-013- 1 /23
Datum, 28.02.2023.godine

PREDSJEDNIK SO-e
Zoran Lazić

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

P R A V I L N I K

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21, 1/22, 2/22, 4/22 i 7/22) u članu 36. Odjeljku V-3 Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i društvene djelatnosti, Odsijek za društvene djelatnosti u tački 4. uslovi mijenjaju se i glase; „VSS društvenog smijera ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja“.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE UGLJEVIK
02-12- 6 /23

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:

Datum, 02.03. 2023. godine

Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-022-3/2022
Datum, 26.12.2022. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, br. 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje opštine Ugljevik

I

Osniva se Savjet za obrazovanje i zapošljavanje opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Savjet).

II

Članove Savjeta čine predstavnici sljedećih institucija i organizacija:

1. Vasilije Perić – Načelnik opštine Ugljevik,
2. Žarko Novaković – predstavnik RiTE Ugljevik,
3. Dušan Đukanović – predstavnik DOO „Uniflex“,
4. Goran Jovanović – predstavnik DOO „Greiner“,
5. Vesna Lakić – direktor JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“, Ugljevik,
6. Milorad Jugović – šef poslovnice Zavoda za zapošljavanje – Biro Ugljevik,
7. Gordana Radovanović – direktor Agencije za razvoj MSP,
8. Verica Petrović – načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti,
9. Dževid Ahmetović – načelnik Odjeljenja za privredu,
10. Spasenija Mirković – šef Odsjeka za društvene djelatnosti.

Savjet se imenuje na mandatni period od godinu dana, tj. do kraja 2023. godine.

III

Savjet ima za cilj da osigura djelotvorno i efikasno približavanje tržišta rada i obrazovnog sistema.

Zadaci Savjeta su sljedeći:

1. Pripremanje i predlaganje aktivnih mjera zapošljavanja;
2. Priprema i provođenje istraživanja za potrebe definisanja kratkoročne i dugoročne prognoze kretanja ponude posla na tržištu rada kroz pripremu akcionih planova zapošljavanja, u skladu sa metodologijom rada Savjeta;
3. Savjetovanje škola radi usklađivanja upisne politike sa zahtjevima i potrebama lokalnog tržišta rada za redovno obrazovanje i za obrazovanje odraslih;

4. Savjetovanje škola po pitanju izmjena Nastavnih planova i programa (u daljem tekstu-NPP) koji se izrađuju u školama i čiji sadržaj ne prelazi obim od 30% sveukupnog NPP, a u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada;

5. Savjetovanje škola kod pokretanja inicijative kod nadležnog ministarstva za donošenje novih ili izmjene i dopune postojećih nastavnih planova i programa u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih;

6. Savjetovanje škola kod pokretanja inicijative prema nadležnom ministarstvu za uvođenje novih zanimanja za redovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

7. Učestvovanje u pronalaženju i opremanju/modernizaciji potrebnih prostora za instaliranje novih školskih radionica i kabineta;

8. Iniciranje uvođenja i unapređenja profesionalne orijentacije u školama i/ili relevantnim institucijama;

9. Savjetovanje postojećih i potencijalnih organizatora obrazovnih sadržaja po pitanju specifičnih potreba na tržištu rada;

10. Podsticanje na aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova za organizovanje formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih što

će doprinijeti usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada;

11. Angažovanje na unapređenju svijesti kod učenika, polaznika i poslodavaca o potrebi za cjeloživotnih učenjem;

12. Angažovanje na poboljšanju kvaliteta stručnog obrazovanja i obuke učenika i polaznika u skladu sa najboljim praksama;

13. Definisanje i predlaganje potrebnih stručnih kvalifikacija za određene profile zanimanja u skladu sa poslodavcima;

14. Analiziranje postojećih i potrebnih kompetencija unutar određenih profila zanimanja;

15. Razmatranje primjene unaprijeđenih nastavnih planova i programa u redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih;

16. Ostvarivanje saradnje sa školskim odborima i direktorima škola i davanje preporuka;

17. Ostvarivanje saradnje na polju obrazovanja sa drugim zainteresovanim subjektima iz susjednih i drugih gradova i opština u zemlji i inostranstvu.

IV

Rad Savjeta se uređuje Poslovníkom o radu.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe savjeta vršiće Opštinska uprava, a sastanke sazivati koordinator imenovan na prvom sastanku.

V

Izvještaj o radu Savjet podnosi Načelniku opštine i po ukazanoj potrebi Skupštini opštine.

VI

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

VII

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje br. 02-022-6/21 od 30.11.2021. godine.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16,36/19,61/21), člana 54. stav 3. Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj: 2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o vođenju popisa akata za 2023. godinu

Član 1.

U 2023. godini popis akata vodiće se za sledeća akta koja se pojavljuju u većem broju sa navedenim klasifikacionim i rednim brojem kako slijedi:

1. Uvjerjenja - potvrda povratnika za regulisanje prava po osnovu povratka, izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.....07-1,
2. Popis akata Rješenja o ocjenjivanju zaposlenih.....11-1,
3. Uvjerjenja iz radnog odnosa.....110-1,
4. Uvjerjenja o visini i prosječnom ličnom dohotku.....110-2,
5. Rješenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun osnovne plate.....131-1,
6. Rješenja o radu kada se po zakonu ne radi.....133-1,
7. Popis akata za izdate putne naloge.....135-1,
8. Popis akata za itdare putne naloge motornih vozila.....135-2,
9. Rješenja o korišćenju godišnjeg odmora....141-1,
10. Rješenja o plaćenom odsustvu.....142-1,
11. Izvodi iz MKR i uvjerenja vezanih za MKR.....200-1,
12. Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu prijave.....200-2,
13. Provjera kroz matičnu knjigu rođenih.....200-3,
14. Izvodi iz MKV i uvjerenja vezanih za MKV.....201-1,
15. Upis u matičnu knjigu vjenčanih na osnovu prijave.....201-2,
16. Izvodi iz MKU i uvjerenja vezanih za MKU.....202-1,
17. Upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu prijave.....202-2,
18. Izvodi iz MKD i uvjerenja vezanih za MKD.....204-1,
19. Uvjerjenja o državljanstvu.....204-2,
20. Provjera kroz knjigu državljanja.....204-3,
21. Zahtjevi za regresiranje u poljopriv.....330-1,
22. Komunalna naknada.....370-1,
23. Dodjela kućnog broja.....370-2,
24. Knjiga računa.....403-1,
25. Izvodi otvorenih stavki.....403-2,

26. Knjiga primljenih situacija.....	403-3,
27. Popis akata za trezorsko poslovanje.....	403-4,
28. Popis akata za trezorsko poslovanje OU i računovodstva.....	403-5,
29. Rješenja o uknjiženju osnovnog-stalnog sredstva.....	404-1,
30. Uvjerjenja za kratkoročna kreditiranja.....	442-1,
31. Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta.....	475-1,
32. Naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.....	475-2,
33. Poziv za prijavu nepokretnosti.....	451-1
34. Prijava i odjava lica koja su regulisala vojnu obavezu.....	832-1,
35. Regulisanje vojne obaveze.....	835-1,
36. Popis akata spornih učešća u OS VRS...835-2,	
37. Izveštaji, mišljenja, sugestije, preporuke internog revizora.....	014-1,

Član 2.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine i broj:02-052-7/22 od 18.01.2022. godine i 02-052-99/22 od 16.05.2022. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-052-2 /23

Datum 03 .01.2023. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16,36/19,61/21), a u vezi sa članom 10. Uredbe o kancelarijskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 8/20) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2023.godinu

Član 1.

Utvrđuju se brojčane oznake organizacionih jedinica i stvaralaca akata za Skupštinu opštine, Načelnika opštine i Opštinsku upravu opština Ugljevik i to:

1. Skupština opštine.....	01
1.1. Odbor za žalbe.....	01/1
1.2. Sekretar SO-e.....	01/2
2. Načelnik opštine.....	02
Opštinska uprava:	
2.1.Odjeljenje za opštu upravu.....	02/1
2.2. Odjeljenje za privredu.....	02/2

2.3. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i društ. djela.....	02/3
2.4. Odjeljenje za finansije.....	02/4
2.5. Odjeljenje za poljoprivredu.....	02/5
2.6. Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor.....	02/6
2.7. Odsijek za poslove civilne zaštite.....	02/7
2.8. Odsijek za poslove skupštine i ljudske resurse.....	02/8
2.9. Odsijek komunalne policije.....	02/9
2.10.Odsijek za inspekcijske poslove.....	02/10
2.11. Odsijek za povratnike.....	02/11
2.12. Teritorijalna vatrogasna jedinica.....	02/12
2.13. Kabinet načelnika opštine.....	02/13
3. Jedinica za internu reviziju.....	03

Član 2.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-052-1/22 od 04.01.2022. godine („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj:1/22)

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-052- 1 /23

Datum 03 .01. 2023. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

Načelnik Opštine

Broj: 02-111-6/23

Datum: 15.02.2023. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21) i člana 5. Odluke o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/15), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

RJEŠENJE

o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava za sport i fizičku kulturu

Član 1.

Imenuje se komisija za raspodjelu sredstava za sport i fizičku kulturu u sastavu:

1. Aleksandar Krstić, dipl. pravnik, predsjednik,
2. Danko Mijatović, dipl. ek., član,
3. Dejan Gavrić, dipl. pravnik, član,
4. Milkica Nikolić, dipl. ek., član i

5. Dijana Tomić, dipl. ek., član.

Član 2.

Zadatak komisije je da razmotri prispjele zahtjeve nakon provedenog javnog oglasa i utvrdi prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava na osnovu programa rada i finansijskog plana za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju kao i na osnovu podnesenog izvještaja o radu i utrošku sredstava u prethodnoj godini.

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke na osnovu kriterijuma za dodjelu sredstava sportskim udruženjima u skladu sa Odlukom o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 1/15).

Komisija postupa i po zahtjevima za odobravanje sredstava predviđenih kao rezerva za sport i utvrđuje prijedlog odluke o odobravanju sredstava na osnovu propisanih kriterijuma u članu 21. Odluke o finansiranju/sufinansiranju u oblasti sporta i fizičke kulture opštine Ugljevik.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik opštine Ugljevik.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-111-13/22 od 03.03.2022. godine.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-511100-Izdaci za nabavku zgrada i objekata.....132.265,00KM
-412200-Rashodi po utr.el.energ..... 15.313,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal..... 4.100,00KM
-413300-Rashodi za kamate na kredite.....23.185,00KM

Na poziciju:

-631900-Ostali izdaci.....15.859,00KM
-516100-Izdaci za nabavku sitnog inventara.....5.003,00KM

-412100-Rashodi za osnovu zakupa.....1.400,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održa..... 64.311,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge... 14.681,00KM
-412900-Ostali rashodi.....64.321,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate... 4.972,00KM
-419100-Rashodi po sudskim rješenj.. 4.291,00KM
-487300-Transferi jedinicama lokalne samouprave.....25,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek
Broj: 02/5-40-1533 /22
Datum:26.12.2022.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....89.520,00KM
-511100-Izdaci za nabavku zemljišta.. 6.997,00KM
-638100-Ostali izdaci.....5.565,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..13.073,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....1.324,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge..... 17.756,00KM
-412900-Ostali rashodi.....47.222,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....5.944,00KM
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima ..6.689,00KM
-487200-Transferi lokal. Zajednicama ..3.437,00KM
-516100-Izdaci za nab.sitnog inven.... 6.997,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
Broj: 02/5-40-1531 /22
Datum:27.12.2022.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Turističkoj organizaciji Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.689,00KM
-412900-Ostali rashodi.....2.000,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....3.688,00KM
-631900-Ostali izdaci u zemlji.....1,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
Broj: 02/5-40-1511 /22
Datum:07.07.2022.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....2.406,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal341,00KM

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416100-Doznake na ime socij.zaštite...11.833,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za nak.plata za vrijeme bolovanja.....1.867,00KM
-411400-Rashodi za otpremnine.....539,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....190,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....151,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Pomoć pružiocima usluga.....11.704,00KM
-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....129,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
Broj: 02/5-40- 1509 /22
Datum:27.12.2022.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....2.480,00KM
-511200-Izdaci za rekon.i inv.održ.....850,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....770,00KM
-412400-Rashodi za mater.za poseb.namje...114,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....20,00KM
-412600-Rashodi po osn.putovanja.....10,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....276,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....780,00KM
-511300-Izdaci za nabavku post.i oprem.....1.360,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1505 /22
Datum: 27.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.600,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....400,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.. ...600,00KM
-412600-Rashodi po osn.putovanja.....190,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....410,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1503 /22
Datum: 27.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....1.800,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....484,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi nakn.za vrijeme bolov..1.800,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....43,00KM
-412400-Rashodi za pos.namjene.....207,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....234,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1502 /22
Datum: 27.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Opštinska uprava Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....2.707,00KM
-412800-Rashodi za odr.javnih povr.....13.628,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održ.....491,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....2.216,00KM
-621300-Izdaci za otplatu glavnice.....13.628,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1527 /22
Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesne zajednice sa opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412900-Ostali rashodi.....219,00KM
-412100-Rashodi za zakup.....1.000,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....219,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1528 /22
Datum:27.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....5.183,00KM
-412600-Rashodi za službena putovanja....302,00KM
-511300-Izdaci za nabavku opreme.....326,00KM

Na poziciju:

-411400-Rashodi za otpremnine.....914,00KM
-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....251,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....51,00KM
-412900-Ostali rashodi.....2.188,00KM
-638100-Ostali izdaci.....2.407,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 1514 /22
Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate..... 5.000,00KM
-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja....3.000,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....800,00KM
-412900-Ostali rashodi.....7.200,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1526 /22
Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju

budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika da se u mjesecu NOVEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja.....2.430,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....3.412,00KM
 -419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....295,00KM
 -511200-Izdaci za invest.održavanje.....425,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....2.507,00KM
 -416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....500,00KM
 -511300-Izdaci za nabavku opreme.....552,00KM
 -516100-Izdaci za nabavku sitnog inven.....573,00KM
 -638100-Ostali izdaci iz transakcija.....2.430,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1518 /22

Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....300,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....300,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1519 /22

Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Turističkoj organizaciji Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....2.000,00KM

Na poziciju:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1513 /22

Datum:28.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-511300-Izdaci za nabavku opreme.....270,00KM

Na poziciju:

-638100-Ostali izdaci.....270,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1530 /22

Datum:30.12.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....1.009,00KM
-Budžetska rezerva.....12.974,00KM

Na poziciju:

-412600-Rashodi za stručne usluge.....524,00KM
-412900-Ostali rashodi.....485,00KM
-419100-Rashodi po sudskim rješenj.....12.974,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-19 /23

Datum:04.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Turističkoj organizaciji Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....4.000,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....3.000,00KM
-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 1493 /23

Datum:04.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412900-Ostali rashodi.....30,00KM
-411100-Rashodi za bruto plate.....180,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....30,00KM
-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanja.....180,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-5 /23

Datum: 10.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....450,00KM

-412900-Ostali rashodi.....400,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....350,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....100,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....200,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....200,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-13 /23

Datum: 10.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....3.050,00KM

Na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade..... 2.000,00KM

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....400,00KM

-412900-Ostali rashodi.....640,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....10,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-10 /23

Datum: 10.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-Budžetska rezerva.....1.280,00KM

Na poziciju:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.280,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-41 /23
 Datum:10.01.2023.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....6.100,00KM
 -412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....570,00KM

Na poziciju:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.....4.830,00KM
 -411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolov....795,00KM
 -412300-Rashodi za režijski materijal.....190,00KM
 -412600-Rashodi po osn.putovanja.....110,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....170,00KM
 -413900-Rashodi za zatezne kamate.....100,00KM
 -638100-Ostali izdaci.....475,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-16 /23
 Datum:12.01.2023.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-511100-Izdaci za izg.prib.zgrada i objekata.....5.284,00KM
 -Budžetska rezerva.....91.067,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održ.....18.553,00KM
 -412600-Rashodi po osnovu putovanja.....1.024,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....26.580,00KM
 -412900-Ostali rashodi.....36.600,00KM
 -419100-Rashodi po sudskim rješenjima...4.610,00KM
 -413900-Rashodi za zatezne kamate.....3.700,00KM
 -516100-Izdaci za nabavku sitnog inven....5.284,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-40 /23
 Datum:12.01.2023.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....1.400,00KM
 -511300-Izdaci za nab.postrojenja i opre.....700,00KM
 -412900-Ostali rashodi.....680,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....1.900,00KM
 -412500-Rashodi za tekuće održavanje.....500,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....360,00KM
 -412200-Rashodi za utr.el.energ.....1.020,00KM
 -411200-Rashodi za bruto naknade.....3.800,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-20 /23

Datum: 13.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....395,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....170,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....50,00KM

-412900-Ostali rashodi.....175,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 27 /23

Datum: 13.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....70,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....70,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-33 /23

Datum: 17.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....100,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....20,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....80,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Broj: 02/5-40- 32 /23
Datum:17.01.2023.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....3.547,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima..3.547,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-36 /23
Datum:17.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-Budžetska rezerva.....11.000,00KM

Na poziciju:

-415200-Grantovi u zemlji.....3.000,00KM

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....8.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40- 55 /23
Datum:17.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-Budžetska rezerva.....8.487,00KM

Na poziciju:

-631900-Ostali izdaci.....8.487,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-71 /23
Datum:19.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-Budžetska rezerva.....31.513,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....5.000,00KM
 -416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....12.000,00KM
 -412600-Rashodi za služ.putovanja.....614,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....1.824,00KM
 -412800-Rashodi za održ.javnih površina..12.075,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 73 /23

Datum:23.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesne zajednice opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412100-Rashodi za zakup.....421,00KM

Na poziciju:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....367,00KM
 -413900-Rashodi za zatezne kamate.....54,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog

Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-72 /23

Datum:23.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....7.780,00KM
 -411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanja.....2.570,00KM
 -411400-Rashodi za otpremnine.....2.000,00KM
 -412300-Rashodi za režijski materijal.....407,00KM
 -412500-Rashodi za tekuće održavanje.....518,00KM
 -412600-Rashodi za službeno putovanje.....328,00KM
 -413900-Rashodi za zatezne kamate.....213,00KM

Na poziciju:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....12.350,00KM
 -412200-Rashodi za utr.el.energ.....267,00KM
 -412400-Rashodi za mater.za poseb.namjene.....862,00KM
 -412700-Rashodi za stručne usluge.....337,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-58 /23

Datum:23.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana

68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci iz Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....120,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....120,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 56 /23

Datum:23.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj uprav Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-487400-Transferi od fondova.....134,00KM

Na poziciju:

-487200-Transferi od entiteta.....12,00KM

-412900-Ostali rashodi.....122,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-74 /22

Datum:23.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskim korisnicima Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

Sa pozicije Socijalne zaštite:

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz

budžeta.....17.024,00KM

Na poziciju JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....3.444,00KM

Na poziciju JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....514,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....430,00KM

-412400-Rashodi za mater.za pos.namje... 3.862,00KM

-412900-Ostali rashodi.....6.540,00KM

-638100-Ostali izdaci.....2.234,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-116 /23

Datum:30.01.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-Budžetska rezerva.....16.600,00KM
-414100-Subvencije.....45.047,00KM

Na poziciju Opštinske uprave:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....6.000,00KM
-412800-Rashodi za održ.javnih površina.....37,00KM
-631900-Ostali izdaci.....1.200,00KM
-415200-Grantovi u zemlji.....54.400,00KM

Na poziciju Mjesnih zajednica:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....3,00KM
-413900-Ostali rashodi.....2,00KM

Na poziciju JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika:

-412400-Rashodi za mater.za pos.namjene.....5,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-153 /23

Datum:01.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-414100-Subvencije.....24.000,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....2.000,00KM
-511300-Izdaci za nab.postrojenja.....12.252,00KM

Na poziciju Opštinske uprave:

-412900-Ostali rashodi.....132,00KM
-412100-Rashodi za zakup.....200,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....3.000,00KM
-639100-Ostali izdaci.....28.000,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....6.600,00KM
-412200-Rashodi za utr.el.energ.....320,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-152 /23

Datum:02.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-414100-Subvencije.....12.000,00KM
-511100-Izdaci za izg.i pribavljanje.....36.000,00KM
-513700-Izdaci za nemateri.imovinu.....2.000,00KM
-411300-Rashodi po osnovu bolovanja.....1.716,00KM

Sa pozicije JU Centra za socijalni rad Ugljevik:

-411100-Rashodi za bruto plate.....2.000,00KM
-511300-Izdaci za nabavku postr.....1.000,00KM
-638100-Ostali izdaci iz transak.....4.746,00KM

Sa pozicije JU Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....1.969,00KM
-412900-Ostali rashodi.....1.957,00KM
-511300-Izdaci za nabavku postr.....2.485,00KM

Sa pozicije JU SRC „Rudar“ Ugljevik:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....854,00KM
-412900-Ostali rashodi.....1.347,00KM

Sa pozicije Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik:

-411300-Rashodi za naknadu plata.....3.705,00KM

Sa pozicije Turističke organizacije Opštine Ugljevik:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.231,00KM

-412100-Rashodi za zakup.....2.080,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....630,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....930,00KM

-412900-Ostali rashodi.....3.830,00KM

-511300-Izdaci za nabavku postojenja.....657,00KM

Sa pozicije JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....2.971,00KM

-412900-Ostali rashodi.....483,00KM

Sa pozicije Narodne biblioteke Ugljevik:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....432,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održ.....500,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....640,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....736,00KM

-412900-Ostali rashodi.....1.476,00KM

Na poziciju Opštinske uprave:

-639100-Ostali izdaci.....91.615,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....1.716,00KM

Na poziciju Mjesnih zajednica opštine Ugljevik:

-412200-Rashodi za utr.el.energ.....311,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....234,00KM

-631900-Ostali izdaci.....149,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-151 /23

Datum:02.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave Opštine Ugljevik da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-511100-Izdaci za nab.zgrada i objek...188.213,00KM

Na poziciju Opštinske uprave:

-412500-Rashodi za tekuće održava....120.665,00KM

-412800-Rashodi za održ.javnih povr.....4.616,00KM

-511200-Izdaci za invest.održavanje.....62.932,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 156 /23

Datum:06.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412900-Ostali rashodi.....101,00KM

Na poziciju:

-412400-Rashodi za režijski materijal.....101,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-149 /23

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Datum:06.02.2023.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Opštine Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ..3.000,00KM
-411300-Rashodi po osnovu bolovanja.....2.000,00KM

Na poziciju:

-416100-Doznake građanima koje se ispl.iz budžeta.....5.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-169 /23

Datum:06.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....8,00KM
-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....14,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovanj..8,00KM
-412900-Ostali rashodi.....14,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 160 /22

Datum:07.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-631900-Ostali izdaci.....439,00KM

Na poziciju:

-412600-Rashodi za stručne usluge.....402,00KM
-413900-Rashodi za zatezne kamate.....37,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-165 /23

Datum:09.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....4.500,00KM

Na poziciju:

-412900-Ostali rashodi.....4.500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-225 /23

Datum:21.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinske uprave iz Ugljevika da se u mjesecu DECEMBRU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija:

-411100-Rashodi za bruto plate.....15.000,00KM

Na poziciju:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje..15.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-231/21

Datum:15.02.2023.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

S A D R Ź A J

AKTI SO-e

Odluka o povjeravanju obavljanja pogrebne djelatnosti	1
Odluka o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje zemljišta, vjerskih i infrastrukturnih objekata u K.O. Zabrdje, vlasništvo opštine Ugljevik, a.d. „Kompred“ Ugljevik	1
Odluka o usvajanju izmjene Plana postavljanja privremenih poslovnih objekata u Ugljevik	2
Odluka o ekonomskoj cijeni usluga za 2023. godinu u JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	2
Odluka o usvajanju Platforme za mir za 2022-2023. godinu i Plana aktivnosti za implemantaciju Platforme za mir	2
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Opštinske izborne komisije Ugljevik	3
Pravilnik o o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Opštine Ugljevik.....	5
Godišnji plan sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području opštine Ugljevik za 2023. godinu	12
Rješenje o imenovanju Odbora za žalbe opštine Ugljevik	16
Rješenje o razrješenju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik	16
Rješenje o imenovanju v.d. direktora JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik	17

Rješenje o izboru Komisije za primopredaju dužnosti	17
Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave opštine Ugljevik	17
Rješenje o izboru i imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu Opštinske uprave opštine Ugljevik.....	18
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Opštinske izborne komisije Ugljevik	18
Zaključci sa sjednice SO-e.....	19

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik	21
Rješenje o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje opštine Ugljevik	21
Rješenje o vođenju popisa akata za 2023. godinu.....	22
Rješenje o brojčanim oznakama organizacionih jedinica i stvaralaca akata za 2023. godinu	23
Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za sport i fizičku kulturu	23
Rješenja o realokaciji sredstava	24